

ETH DIARI

Numerò 174
dimars 3 d'agost 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prètz: 50 pessetes

PUJOL SE COMPROMET A HÈR "ETH MAXIM ESFORÇ POSSIBLE" ENTÀ QU'ES IMMIGRANTS AGEN ES MIELHORS CONDICIONS DE VIDA

Eth president dera Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, se compromet a hér "eth maxim esforç possible entà qu'és immigrants gaudisquen des mielhors condicions de vida entad açò qu'e trabalh, sanitat e reagropacion familiar".

Dempús d'amassà-se tamb es representants des diuères entitats en palai dera Generalitat, Pujol expliquèc qu'eth Govèrn catalan a presentat ua proposicion de lei a trauers deth Grup Parlamentari Català entà pr'amor de hér "pas ua lei d'estrangeiria senon d'integracion". En aguest sentit, eth president dera Generalitat deishèc clar que "se trabahe ena sua elaboracion" e remerquèc que "aué madeish [per ager] s'a balhat eth tèxte provisionau dera definitiu pre-pausa de lei dempús de discutíc tamb eth PP e eth PSOE". Jordi Pujol rebremèc qu'en 1993 era Generalitat ja creèc

un conselh assessor amiat peth conselhèr de Benestar Social, Antoni Comas, "entà estimular a prener ua sèria de decisions qu'an de servir entara integracion dera immigracion en Catalunya". Totun açò, Pujol afirmèc que maugrat aguestes actacions "darrèrament i a agut es incidents de Ca n'Anglada que toti planhem".



D'un autre costat, es representants des associacions d'immigrants, que se mostrèren satisfets tamb era actitud dera Generalitat ath long dera amassada, expausèren a Pujol totes es sues preocupacions tant en matèria legislativa com entad aquerò que tanh as darrers incidents racistes de Terrassa. Eth portaveu des entitats, Mounim Azagrà, expliquèc qu'ena amassada demanèren era am-



Xavier Ripoll

pliacion deth Conselh Assessor d'Immigracion entà que se i poguen includir totes es associacions, atau com ua màger participacion enes iniciatives e decisions politiques relacionades tamb era immigracion.

EISTEDDFOD: ERA GRANA HÈSTA DERA CULTURA GALLESA



EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU NATIONAL EISTEDDFOD OF WALES

Aquest dies se celebra ena ièrla d'Anglesey (País de Galles) er Eisteddfod 99. Mès de 100.000 personnes visiten cada an agesta hèsta, que deviù un gran aparador dera cultura e era lengua deth País de Galles, tamb exposicions, actuacions, debats e ceremoniès de tota sorta. Era edicion d'enguan comencèc

dissabte passat e s'alongue enquiat pròpleu dissabte. Er Eisteddfod se celebra cada an en ua ciutat diferenta e enguan se hè en Anglesey. Era tradicion ditz qu'eth prumèr Eisteddfod siguec en 1176, organizat per Lord Rhys en sòn castell de Cardigan.

DESCUBÈRTES NAUES ESCENES RELIGIOSES ENA GLÈISA D'UNHA

Els tecnicos deth Servici de Restauracion de Bens Mòbels de Sant Cugat deth Valhés an descubrit tres naues escenes religioses, que se trobauen caperades pera caudia, enes paredaus dera glèisa romanica de Santa Eulària d'Unha.

Segontes es restauradors, dues des pintures deth sègle XVI que mòstren eth calvari e era

crucifixion se tròben ena paret deth còr dera glèisa, ath costat d'autas escenes tanben dera passion de Crist, que sigueren descubèrtes eth passat ostiu. Ua tresau pintura de màgers dimensions s'a trobat ath cant des muraus e represente era fin dera passion, tamb Jesús en tròn celestiu entorat pera Mair de Diu, Sant Père e es anges.



MARCELINO IGLESIAS PREN POSSESSION COMA PRESIDENT D'ARAGON

Eth socialist Marcelino Iglesias ven de prener possession deth sòn cargue coma president deth Govèrn d'Aragon en palai dera Alfajeria de Saragossa, sedenç des Còrts aragoneses. Iglesias ja siguec proclamat president der Executiu autonomic pendent era session plenària de dijous passat, ena votacion dera quau obtienguec majoria absoluta.



MARAGALL AFIRME QUE S'ETH PSC GUANHE ES ELECCIONS CATALANES MIELHORARÀN ES RELACIONS TAMB ARAGON


Eth candidat socialist Maragall, didec ager, dempús que Marcelino Iglesias prenguèss possession coma president dera Comunitat aragonesa, qu'en cas de guanhàr es eleccions, "e creigui que guanharam en Catalunya", mielhorarà era relacion entre agesta e Aragon. Segontes Maragall, agesta mès grana union non serà sonque en

tèmes culturals senon que supausarà eth començament d'ua "naua etapa". En aguest sentit, higec qu'es aliàncies tamb partits de centre moderat e nacionalistes dauríss ua naua etapa en Estat espanyol, ena quau "s'a d'evolucionar d'un autonomisme a un federalisme mès clar". Atau madeish, considerèc qu'en aguest cambi "Catalunya, Balears, Aragon auràn un protagonisme mès clar".

D'autre costat, en repòrt ara possibilitat de hér pactes pòstelectoraus, indiquèc qu'abantes de parlar de pactes en Catalunya "que cau guanhàr es eleccions", conéisher es resultats e s'e de besonh, "s'aurà de pactar". Maragall tanben demandèc que s'anòncie tanlèu que sigue possible se i a intencion d'auançar es eleccions a octobre deth 99.

KOUCHNER AFIRME QUE S'A TROBAT "AUMENS 11.000" PERSONES EN HÒSSES COUMNES EN KOSÒVO

Erl administrador dera ONU en Kosòvo, eth francés Bernard Kouchner, afirmèc ager qu' "aumens 11.000" personnes an estat trobades en "hòssez comunes" en Kosòvo. Es anteriores estimacions dera OTAN parlauen de 10.000 morts, victimes dera repression sèrbia. Kouchner declarèc deuant de diuères periodistes en aeropòrt de Pristina, en tot basà-se en "chifres deth Tribunau Penau Internacionau (TPI) entara ex-logoslàvia", que i auie "aumens 11.000 (mort) enes hòssez comunes". "Onze mil personnes qu'an morit. Cau comprender eth sentiment dera gent, era proximitat deth sòn patiment", higec Kouchner, en tot esclarir que "açò non ère ua desexcusa" e qu'era violència contra es sèrbis ei "inacceptabla".



ES RETRIBUCIONS DES ALCALDES

Pendent aguestes dues darreres setmanes auem pogut escutar e liéger -a trauers des mieis de comunicacion- sus un ahèr tant interessant coma ei era retribucion des bailes, o çò que serie eth madeish, eth salari des politics. E dilhèu auríem d'arregraïr ath nau baile de Sevilha qu'age estat eth desacadiant d'aguesta polemica pr'amor qu'atau auem sabut guaire cruben es d'autas ciutats espanholles. Per cèrt, ei veritablament curiós que çò mès important entà un politic -abantes d'encetar eth sòn trebalh- sigue aparià-se eth sòu en aprùtz 2.000.000 de pessetes annaus. Sò un shinhau confusa tamb aguesta sòrta de hèr... socialisme? Atau madeish m'a cridat era atencion era informacion emetuda pes mieis de comunicacion. I a quauquaren

qu'an desbrembat e que, ath delà, ei fòrça significatiu: eth salari des diuèrsi bailes, o politics, se compau-se de bèra causa mès qu'eth sòu, ei a díder, i cau higer çò de següent:

- diètes tà desplaçaments
- diètes tà esdejuar
- diètes tà dinar
- diètes tà sopar
- diètes tà otèls
- diètes per representacion

e un long recorrut de concepçòes tà justificar un trebalh que, a viatges, non s'amie a tèrme, mès òc que servís entà artéñer un **estatus social** ath quau non serie possible arribar sense formar part dera politica.

E en tot qu'acò passee, nosati, ath de-

là, mos auem de conformar a pensar que sonque mos demore contunhar **tamb es nòsti sòs**, en tot aguest *tinglado* que dificilament cambiara perquè arrés non vò *mulhà-se* entà, coma tant se ditz ara, non complicà-se era vida.

D'un aute biais tanben auem un aute rasonament entà consolà-mos: era situacion ei era madeisha en tot eth mon, mès, erosament, encara demore quauque politic, en bèth lòc, tamb sentit dera dignitat personau e professional. *¡Vayan para ellos mis respetos!*

Paloma Puche

JORNADES ENTÀ REBREMBAR ERA PRESÉNCIA DES CATARS

Er ambit geografic s'amplie en aguesta pròplieu edicion deth Naut Urgelh as comarques dera Cerdanya e eth Berguedan

Diùrses entitats e institucions des comarques dera Cerdanya, eth Berguedan e eth Naut Urgelh organízzen ues jornades, entre eth 6 e eth 9 d'agost, entà rebrembar as catars catalans. Tamb agesta iniciativa se vò rebrembar eth passat catar d'aguesti parçans, qu'ath delà d'estèr tèrra d'acuelhuda des membres dera orde que hugien dera repression en Occitània, tanben vederen era conversion ath catalanisme de quauqu'uns des sòns nòbles e cavallers, com Arnau de Saga, Bernat de Bretós, Guillem de Berguedà, Ramon de Josa e Arnau de Castellbò.

Ua des novetats dera edi-

cion d'enguan des jornades ei qu'er ambit geografic s'amplie entara Cerdanya e eth Berguedan, que formen era part catalana deth Camí des Bòns Òmes, que junh Montsegur tamb eth santuari de Queralt.


Eth programa d'actes includís conferéncies e tertúlies a cargin d'especialistes ena tematica catara, com eth politic e escrivian Antoni Dalmau e es estudiosi Xavier Escura e Jesús Mestre.

Representacions medievaus

Tanben se haràn representacions medievaus, com *L'empreta dels Càtars*, de Jau-

me Batiste, que s'escenificarà en Bagà e eth *Cercamón* de Lluís Racionero, qu'aurà coma encastre es roines der antic priorat de Santa Maria de Costoja, ena val de Castelhbò.

Paral·lelament, se celebrarà un sopar espectacle catalano-occitan, ua lectura musicalada de poèmes de Guillem de Berguedà e ua caminada populara entre Belhver e Bagà, ath delà dera presentacion de diuèrses publicacions sus eth fenomèn catar. Tanben s'aumentatjarà a Laurentí Parramon, de 88 ans, alcalde de Jòsa enquia enguan e encetador e promotor des jornades.



YASAR KAYA CRIDE ATH GOVÈRN ESPANHÒL A NON BARRAR ES UELHS DEUANT DETH "GENOCIDI" DETH PÒBLE KURD


Eth president deth Parlament kurd en exilh, Yasar Kaya, condamnè ager eth plaçament que manté eth Govèrn espanhòl deuant eth "genocidi" deth pòble kurd, en assegurar que "inclus es presidents turcs accepten qu'era solucion militarà non ei valida entà apiar eth nòste problema".

Eth maxim representant deth momentat Parlament kurd en exilh compareissec ager maitin deuant des mieis de comunicacion en Vitòria accompanhat des partits politics que mostrèren era sua solidaritat tamb era causa d'aguest pòble. Entorat pes parlamentaris Iñaki Galdos (EA), Xabier Ormaetxea (PNB), Jone Goirizelaia (EH) e Koldo Usín (IU-EB), Yasar Kaya persutèc ena volentat dera cramba kurda

de celebrar ua assemblèa en País Basc. En començament dera sua intervencion, liegec un tèxte -traduit simultanèament- en quau ex-pausèc era situacion que viuen sies milions de kurds deportadi enes entorns de ciutats kurdes e turques en "situacion precària". En aguest sentit, aperèc a tot eth mon entà que "non barre es uelhs" deuant eth "genocidi" deth pòble kurd per "raisons econòmiques", e profitèc era escadença entà condemnar era posicion deth Govèrn d'Aznar, "perque

inclus es presidents turcs accepten qu'era solucion militarà non ei valida entà solucionar eth nòste problema".

Fin finau, Yasar Kaya assegurèc qu'ath pòble kurd sonque li restèt era solucion "política" entà acabar d'un biais "definitiu" tamb er actuau conflicte deth Kurdistan. "Eth Kurdistan, eth Parlament kurd en exilh e es guerrillers que lutam volem era patz. Turquia s'ha convertit en un país a on era patz ei proibida", assolidèc.



En tot responer as periodistes, comparèc era actuau situacion deth pòble kurd tamb eth passat deth País Basc, quan tanben se lutèc pera libertat, e exprimic eth sòn desir de compdar tamb un estatut politic. "Eth pòble basc a un Estatut -maugrat que non ei sufisent-, mès nosati non n'auem pas cap", didec.

Atau madeish, eth president deth Parlament deth Kurdistan liure se referic ath conflicte politic basc e ara "legitimitat" des vies militares entà artéñer era libertat o autodeterminacion d'un pòble. "Vedem era luta d'un pòble que lute pera sua autodeterminacion e liberacion pera via tant diplomatica com militarà, e totes dues formes que son legitimes", concludic.

AGENDA

HÈSTA MAJOR DE TREDÒS

- 12.00 Missa en aunor a Sant Esteve
17.30 Gran Concurs de quilhes
24.00 Session de balh tamb es duets Guagiros e Joan Carbonell

CONCÈRT


Concèrt d'orgue e vriolin en Vielha, tamb Neil Cowley e Guerassim Voronkov, qu'interpretaràn obres de Louis Marchand, J. Jacob Walther, J. Gottfried Walther, D. Buxtehude, Tommaso Vitali, José Ximénez, Giuseppe Tartini e Joan B. Cabanilles; glèisa de Sant Miquèu, aué dimars, tòs 22 or.

EXPOSICIONS

- Exposicion d'ART FLORAU, enquiat 15 d'agost, ena Biblioteca Municipau de Vielha, de 17 a 20 ores.
Exposicion FLORA I FAUNA DELS PIRINEUS, enquiat 31 d'agost, en Espui-Vall Fosca (Palhars Jussà).

AUMENS 250 MÒRTS EN CHÒC DE DUS TRÈNS ENA ÍNDIA

A umens 250 personnes an morit e lèu un milèr an resultat herides en un chòc de trèns qu'aguec lòc ager en nòrd-est dera Índia. Er accident se produisic quan un combòi corréu qu'anaue entà Naua Dèli tustèc frontalament tamb un aute de passatgers qu'anaue entar Estat d'Assam.



**AUEM DE BESONH
TRADUCTORS-
CORRECTORS
TATH NÒSTE
EQUIP
D'ETH DIARI
TRUCATZ-MOS
ATH 973 64 17 72**

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Companys.
Editie ETH DIARI
Familia Colomines
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA:
Aula Euròpa des Pirineus (Val d'Aran)
Carrièr Doctor Manel Vidal
locau num.5
(Darrèr edifici/ Ath cant der Espitau)
25530 Vielha-Val d'Aran
Telefoni: 973641772
Fax: 973640871
E-mail vivenciaaranesa@ctv.es

Equip de correctors: Xavier Gutierrez.
Equip comercial: Ramon Agulló i Teixidor.